

Члан 54

U članu 106 riječi: „, odnosno instruktora praktičnog obrazovanja“ brišu se.

Члан 55

U članu 107 u uvodnoj rečenici stava 1 riječ „teorijsku“ briše se. U tački 4 riječi: „ili za manje grupe učenika“ brišu se.

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) iz modula - 20 časova;“

U stavu 2 riječi: „najmanje 20 časova“ zamjenjuju se riječima: „30 časova“.

U stavu 4 zarez i riječi: „odnosno instruktori praktičnog obrazovanja“ brišu se, a riječi: „24 časa“ zamjenjuju se riječima: „22 časa“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Nastavnici stručno-teorijskih predmeta u umjetničkoj školi su dužni da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje ostvare 20 časova nastave.“

U stavu 5 riječi: „Nastavnici i nastavnici, odnosno instruktori praktičnog obrazovanja“ zamjenjuju se riječima: „Nastavnici i nastavnici praktičnog obrazovanja“.

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 6 i 7.

Члан 56

Poslije člana 116d dodaju se tri nova člana koji glase:

„Upis

Члан 116e

Odredbе člana 20 ovog zakona koje se odnose na utvrđivanje redosljeda za upis u četvorogodišnju stručnu školu primjenjivaće se od školske 2018/2019. godine.

Stručni ispit

Члан 116f

Polaganje stručnog ispita u skladu sa članom 82 ovog zakona organizovaće se od školske 2020/2021. godine.

Broj učenika u odjeljenju

Члан 116g

Broj učenika u odjeljenju određen u skladu sa članom 38 ovog zakona primjenjivaće se na učenike prvog razreda počev od školske 2017/2018. godine.“

Члан 57

Poslije člana 119b dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona

Члан 119c

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijete se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.“

Члан 58

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/17-5/5

EPA 189 XXVI

Podgorica, 10. јул 2017. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik
Ivan Brajović, s.r.

1041.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH**

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2017. godini, dana 10. јula 2017. godine.

Broj: 01-693/2

Podgorica, 18. јula 2017. godine

Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2017. godini, dana 10. јula 2017. godine, donijela je

**Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OBRAZOVANJU ODRASLIH**

Члан 1

U Zakonu o obrazovanju odraslih („Službeni list CG“, broj 20/11) poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

„Jednakost

Члан 4a

Odrasli ne mogu biti neposredno ili posredno ograničeni u sticanju obrazovanja po osnovu: pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, vjere, političkog ili drugog ubjedenja, nacionalnog, etničkog ili drugog porijekla, pripadnosti nacionalnoj zajednici, imovinskom statusu, onesposobljenosti (invalidnosti) i po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.“

Члан 2

U članu 6 stav 1 tačka 1 riječi: „U programe“ zamjenjuju se riječima: „Izuzetno, u programe“.

Члан 3

U članu 14 stav 4 riječi: „tač. 2 i 3“ zamjenjuju se riječima: „tačka 2“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Programe obrazovanja iz stava 2 tačka 3 ovog člana donose subjekti koji realizuju programe.“

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

Члан 4

U članu 18 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„U slučajevima iz stava 1 ovog člana, poslodavac zaposlenom izdaje potvrdu o završenom osposobljavanju i usavršavanju.“

Члан 5

U članu 21 stav 2 mijenja se i glasi:

„Izvođači programa obrazovanja koji su angažovani kod licenciranog organizatora obrazovanja, moraju biti andragoški osposobljeni, u skladu sa ovim zakonom.“

Члан 6

Poslije člana 21 dodaje se novi član koji glasi:

„Andragoško osposobljavanje

Члан 21a

Andragoško osposobljavanje stiče se završavanjem programa andragoškog osposobljavanja, koji donosi nadležni savjet.

Andragoško osposobljavanje organizuje Centar, na zahtjev kandidata.

Nakon završenog osposobljavanja, Centar kandidatu izdaje potvrdu o andragoškoj osposobljenosti.

Način i postupak sprovođenja andragoškog osposobljavanja i oblik i sadržaj potvrde iz stava 3 ovog člana bliže se uređuje propisom Ministarstva."

Član 7

U članu 23 stav 2 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) broj polaznika u skladu sa određenim programom obrazovanja i prema uslovima iz licence;“.

Član 8

U članu 27 stav 1 poslije riječi: „radnički univerziteti,“ dodaju se riječi: „univerziteti za treće doba,“ a riječi: „ispunjavaju propisane uslove i“ brišu se.

Stav 2 briše se.

Član 9

U članu 28 stav 1 mijenja se i glasi:

„Odrasli mogu, radi sticanja nacionalne stručne kvalifikacije, odnosno ključne vještine provjeravati, potvrđivati, odnosno dokazivati znanje, vještine i kompetencije, bez obzira na način njihovog sticanja, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju nacionalne stručne kvalifikacije.“

Član 10

U članu 29 stav 3 riječi: „Ispitnog centra“ zamjenjuju se riječima: „organizatora obrazovanja“.

Član 11

U članu 30 stav 1 poslije riječi: „dnevnik rada“ dodaju se riječi: „i drugu dokumentaciju.“

Član 12

U članu 31 stav 2 riječi: „nadležnog savjeta“ zamjenjuju se riječju „Ministarstva“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„U pripremi Plana obrazovanja Ministarstvo obavezno pribavlja mišljenje Zavoda za zapošljavanje, Privredne komore Crne Gore i odgovarajućeg udruženja, organa jedinice lokalne samouprave i zainteresovanih organa državnog uprave.“

Član 13

U članu 38 stav 1 poslije riječi: „Crne Gore i“ dodaje se riječ „odgovarajuće“.

U stavu 1 tačka 1 riječ „odukacije“ zamjenjuje se riječima: „osposobljavanja i stručnog usavršavanja“.

Tačka 3 mijenja se glasi:

„3) predlažu prioritete u razvoju kvalifikacija;“.

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3a) predlažu članove radnih grupa za razvoj standarda zanimanja.“

Član 14

Poslije člana 40 dodaje se novi član koji glasi:

„Odlaganje andragoškog osposobljavanja

Član 40a

Izvođači programa obrazovanja koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona angažovani kod licenciranog organizatora obrazovanja, a nemaju andragošku osposobljenost, dužni su da se andragoški osposobe u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 15

Poslije člana 41 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Usklađivanje

Član 41a

Organizatori obrazovanja dužni su da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se postojeći akti, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Donošenje podzakonskog akta

Član 41b

Podzakonski akti iz člana 21a stav 4 ovog zakona donijede se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/17-6/4

EPA 190 XXVI

Podgorica, 10. jula 2017. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

1042.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GIMNAZIJI

Prolašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnog) zasjedanja u 2017. godini, dana 10. jula 2017. godine.

Broj: 01-694/2

Podgorica, 18. jula 2017. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnog) zasjedanja u 2017. godini, dana 10. jula 2017. godine, donijela je

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GIMNAZIJI

Član 1

U Zakonu o gimnaziji („Službeni list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10 i 39/13) u članu 2 tačka 7 riječi: „tolerancije i solidarnosti“ zamjenjuju se riječima: „tolerancije, solidarnosti i uvažavanje različitosti“.

Član 2

Poslije člana 2 dodaje se novi član koji glasi:

„Dostupnost obrazovanja u gimnaziji

Član 2a

Obrazovanje u gimnaziji dostupno je svim licima i ne može biti neposredno ili posredno ograničeno po osnovu: pola, rase, bračnog stanja, boje, jezika, vjere, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog, etničkog ili drugog porijekla, imovinskog stanja, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti, u skladu sa posebnim zakonom.“

Član 3

U članu 3 stav 2 riječi: „opšta gimnazija“ zamjenjuju se riječima: „opšta i specijalistička gimnazija“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„U opštoj gimnaziji mogu se u posebnim odjeljenjima realizovati posebni obrazovni programi specijalističke gimnazije (matematička, filološka, i sl.), uz odobrenje organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo).“